

Bula Matlho, Minda!



Nicole Abdinghoff | Romeo Sinkala | Silas Shiimbi

“O ya Kae, Minda” Go
botsa Mmagwe.



“Ke ya go tshameka le ditsala tsame
Kwa sedibeng sa bogologolo sa
metsi”, Go bua Minda.

“O seka wa lebala go rwala
digalase tsa gago tsa matlho
pele o tsamaya.”






“Ga ke Tlhokane le Digalase tsa matlho“, Minda o ipoela ka lentswe le le kwa tlase. “Ke kgona go bona Ke sena tsone gape ke itse ko ke yang teng.”



“Ke rata go tsamaya
ke le nosi.”





“Ke lapile, Go batla ke ema fa.”




“Ke tshwere ke Tlala. Jaanong ke tlhokana le go ja sengwe.”

“Ouch, Mona go a thaba.”



“Ke dikala dife tse di
sa tlwaelegang
tseena?” Di Borethe
tota.







“Minda” Mmagwe a goa.

“Bona se o se
lebetseng” go bua
mmagwe.



“A wa tlhomamisa”
Go botsa Mmagwe.

“Mme ga ke
tlhoke digalase!

Digalase tsa
matlho ke dilo
tse di sa
utlwaleng mme
ke kgona go
bona ke sena
tsone!

Ke setse ke le gaufi le metsi
legale.” Go bua Minda.





Ke setse ke le gaufi le metsi
legale.” Go bua Minda.



“Bona, ditsala tsame di setse di nkemetse.
Tla ke tsamaye jaanong. Go siame mme!”

